

PREDLOG

Na osnovu člana 90 stav 2 Zakona o željeznici („Službeni list CG“, br. 89/25 i 22/26), Savjet Agencije za željeznice, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, broj _____ od _____ 2026. godine, na sjednici održanoj _____ 2026. godine, donio je

STATUT AGENCIJE ZA ŽELJEZNICE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom uređuju se način obavljanja djelatnosti od javnog interesa u skladu sa zakonom, nadležnosti i djelokrug poslova organa i stručnih službi Agencije za željeznice, način donošenja opštih i drugih akata, prava i dužnosti Savjeta Agencije za željeznice, prava i dužnosti direktora Agencije za željeznice, unutrašnja organizacija i druga pitanja od značaja za rad Agencije za željeznice, u skladu sa zakonom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Agencija za željeznice (u daljem tekstu: Agencija) je nezavisni regulatorni organ koji, u vršenju javnih ovlašćenja u oblasti željeznice, bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, interoperabilnosti željezničkog sistema i žičara za prevoz lica, obavlja regulatorne i druge poslove u skladu sa zakonom.

Agencija u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ne smije da prima, niti da traži uputstva od državnih i drugih organa i organizacija ili drugih lica.

Zabranjen je svaki oblik uticaja na rad Agencije koji bi mogao da ugrozi njenu samostalnost i nezavisnost.

Član 4

Osnivač Agencije je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata.

Agencija posluje pod nazivom Agencija za željeznice.

Skraćeni naziv Agencije je AZŽ.

Naziv Agencije na engleskom jeziku je: Agency for Railways.

Sjedište Agencije je u Podgorici, u Ulici Slovačka bb.

Član 5

Agencija ima pečat i štambilj, koji sadrže naziv i sjedište Agencije i druge elemente u skladu sa propisima.

Pečat Agencije je okruglog oblika, prečnika 32 mm.

Tekst pečata se ispisuje u koncentričnim krugovima oko grba Crne Gore, i to u spoljnjem koncentričnom krugu tekst: "Crna Gora Podgorica", a u unutrašnjem krugu tekst: Agencija za željeznice.

Agencija ima dva pečata koji su označeni sa rednim brojem 1 i 2, od kojih pečat sa rednim brojem 1 zadužuje i koristi predsjednik Savjeta Agencije za željeznice (u

daljem tekstu: Savjet), a pečat sa rednim brojem 2 direktor Agencije.

Štambilj Agencije je pravougaonog oblika, dimenzija 30 x 69 mm, koji sadrži tekst "Crna Gora Agencija za željeznice – Podgorica", naziv i sjedište Agencije koji se ispisuju vodoravno, a ostavlja se i prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njegovog evidentiranja.

Član 6

Agencija ima zaštitni znak čiji vizuelni izgled utvrđuje Savjet.

Član 7

Agencija ima svoj dan.

Dan Agencije je 7. januar - dan osnivanja Agencije.

II. NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI OD JAVNOG ZNAČAJA

Član 8

Agencija obavlja poslove:

- 1) u oblasti regulisanja tržišta željezničkih usluga;
- 2) u oblasti licenciranja željezničkih prevoznika;
- 3) u oblasti prava putnika;
- 4) u oblasti bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i interoperabilnosti željezničkog sistema;
- 5) u oblasti žičara;
- 6) ostvarivanja međunarodne saradnje u okviru svoje nadležnosti; i
- 7) druge poslove u skladu sa Zakonom o željeznici i Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice.

Član 9

Agencija:

- 1) izdaje licencu za upravljanje infrastrukturom, licencu za prevoz, sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom i sertifikat o bezbjednosti za prevoz;
- 2) izdaje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;
- 3) izdaje dozvole za korišćenje željezničkih vozila;
- 4) daje saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj željeznici;
- 5) izdaje odobrenje za saobraćanje radnih vozova;
- 6) daje saglasnost na visinu naknada za korišćenje trase;
- 7) daje saglasnost na zaključivanje okvirnog sporazuma;
- 8) daje saglasnost na Izjavu o mreži;
- 9) odlučuje po žalbama podnosioca zahtjeva za dodjelu trase vozova, a naročito u odnosu na nepravedno postupanje ili diskriminaciju od strane upravljača infrastrukture ili željezničkih prevoznika, a u vezi sa Izjavom o mreži, kriterijumima utvrđenim u Izjavi o mreži, uključujući korišćenje uslužnih objekata, postupak dodjele trasa i ishod tog postupka, način utvrđivanja naknada za korišćenje trase i nivo ili strukturu naknada za korišćenje trase;
- 10) donosi propise u skladu sa zakonom;
- 11) obezbjeđuje da upravljač infrastrukture utvrđuje pristup i korišćenje željezničke infrastrukture na nediskriminatornoj osnovi, kao i da naknade koje je utvrdio upravljač infrastrukture budu nediskriminatorne u skladu sa Zakonom o željeznici;
- 12) vrši kontrolu kvaliteta željezničkih usluga koju obezbjeđuju željeznički

prevoznici i upravljači infrastrukture;

13) vrši praćenje željezničkog tržišta radi analiziranja konkurencije između različitih vidova saobraćaja;

14) saraduje sa organom nadležnim za zaštitu konkurencije, daje stručna mišljenja i analize i pruža tehničku pomoć u vezi sa pitanjima koja nijesu uređena Zakonom o željeznici, a koja se odnose na ograničavanje, sprečavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu;

15) prati tržište željezničkih usluga, radi analize uloženi budžetskih sredstava u održavanje infrastrukture i nadoknade za obavezu pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa;

16) vrši kontrolu nezavisnosti upravljača infrastrukture u odnosu na druge subjekte na tržištu željezničkih usluga;

17) vrši obezbjeđenje kontrole pristupa i korišćenja objekata i stabilnih postrojenja;

18) prati primjenu regulatornog okvira za bezbjednost i interoperabilnost željeznice;

19) vodi registre u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;

20) vrši nadzor nad usaglašenošću činilaca interoperabilnosti sa osnovnim zahtjevima u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;

21) druge poslove u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;

22) učestvuje u izradi zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa, standarda i sporazuma za oblast željeznice;

23) objavljuje tehničke specifikacije interoperabilnosti u skladu sa evropskim tehničkim specifikacijama i potvrđenim međunarodnim ugovorima;

24) objavljuje tehničke propise i standarde iz oblasti prevoza lica žičarom;

25) propisuje sadržaj akata iz člana 70 Zakona o željeznici;

26) ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, Evropskom agencijom za željeznice i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost u željezničkom saobraćaju i regulisanje tržišta željezničkih usluga;

27) vodi evidencije u skladu sa Zakonom o željeznici i Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;

28) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Agencija sprovodi svoje nadležnosti u skladu sa načelima zakonitosti, nepristrasnosti, objektivnosti, ekonomičnosti, efikasnosti i javnosti rada.

III. DJELOKRUG POSLOVA ORGANA AGENCIJE

Član 10

Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije (u daljem tekstu: direktor).

Član 11

Savjet čine predsjednik i dva člana, koji funkciju obavljaju profesionalno.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje i razrješava Vlada, u skladu sa Zakonom o željeznici.

Za predsjednika i članove Savjeta ne mogu da budu imenovana ista lica više od dva puta uzastopno.

Savjet za svoj rad odgovara Vladi.

Član 12

Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a druge

sjednice po potrebi.

Predsjednik Savjeta saziva sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga član Savjeta kojeg izabere Savjet.

Savjet donosi odluke na sjednicama, većinom glasova.

Savjet može da odlučuje ako sjednici prisustvuju najmanje dva člana Savjeta.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Savjeta je odlučujući.

Sjednicama Savjeta prisustvuje direktor, bez prava odlučivanja.

Bliži način rada i postupak odlučivanja na sjednicama uređuje se Poslovníkom o radu Savjeta (u daljem tekstu: Poslovník).

Član 13

Savjet donosi:

- 1) statut Agencije;
- 2) godišnji program rada;
- 3) izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem;
- 4) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- 5) odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa Zakonom o željeznici i Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice;
- 6) donosi opšte i druge akte.

Savjet obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, i to:

- dostavlja Vladi izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem;
- dostavlja Vladi plan rada sa finansijskim planom Agencije;
- imenuje i razrješava direktora;
- imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke;
- donosi Poslovník;
- daje mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Savjeta u skladu sa zakonom;
- utvrđuje strategiju i ciljeve razvoja Agencije i usvaja izvještaje direktora;
- kontrolira i donosi odluke o upravljanju prihodima i rashodima u skladu sa finansijskim planom i godišnjim planom rada Agencije;
- usvaja plan javnih nabavki;
- daje saglasnost direktoru za korišćenje finansijskih sredstava koja nijesu predviđena godišnjim finansijskim planom, a neophodno ih je iskoristiti za potrebe izvršavanja nadležnosti Agencije;
- utvrdi strategiju, ciljeve i resurse koji obezbjeđuju ostvarenje misije subjekta;
- kreira kulturu koja podstiče integritet i etičke vrijednosti, odgovornost i usklađenost kroz utvrđivanje politika i praksi;
- utvrdi organizacionu strukturu i procese;
- vrši nadzor nad: zakonitošću poslovanja subjekta, sprovođenjem strategije i ostvarivanjem ciljeva subjekta, upravljanjem rizicima i efektivnošću unutrašnje kontrole kroz utvrđenu formu i učestalost izvještavanja;
- usvaja izvještaje rukovodioca subjekta;
- uspostavi funkciju unutrašnje revizije u subjektu;
- druge poslove u skladu sa Zakonom o željeznici.

Član 14

Predsjednik i članovi Savjeta dužni su da:

- prisustvuju sjednicama;
- obezbijede uslove da Savjet odlučuje na sjednicama;
- vrše poslove iz svoje nadležnosti, vodeći računa o samostalnosti i nezavisnosti

Agencije;

- postupaju savjesno, nepristrasno, transparentno i u skladu sa etičkim načelima i pravilima struke, kao i da svoje dužnosti obavljaju u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovníkom.

Predsjednik Savjeta:

- predsjedava radom Savjeta;
- saziva sjednice po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev člana Savjeta ili direktora;
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Savjet, a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga član Savjeta koga izabere Savjet;
- koordinira saradnju Agencije sa međunarodnim organizacijama u vršenju poslova Agencije utvrđenih zakonom, sa međunarodnim i regulatornim tijelima, kao i nadležnim organima državne uprave i institucijama;
- predstavlja i zastupa Agenciju u okviru prava i dužnosti Savjeta i obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovníkom.

Član 15

Sjednicama Savjeta prisustvuje direktor, osim u slučajevima utvrđenim Poslovníkom.

Učešće drugih lica na sjednicama Savjeta uređuje se Poslovníkom.

Član 16

Direktor obavlja funkciju profesionalno.

Direktor za svoj rad odgovara Savjetu.

Član 17

Savjet imenuje direktora na period od pet godina, na osnovu javnog konkursa.

Za direktora može da bude imenovano lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o željeznici.

Savjet je dužan da raspiše javni konkurs najmanje 90 dana prije isteka mandata direktora, odnosno neposredno po razrješenju.

Za direktora ne može da bude imenovano isto lice više od dva puta uzastopno.

Odluka o imenovanju direktora objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Ako se na javni konkurs za izbor direktora ne prijavi ili niko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, konkurs se ponavlja.

Član 18

Za direktora može da bude imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori i koje, pored opštih uslova, ispunjava i posebne uslove i to:

1) ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti saobraćaja, elektrotehnike, mašinstva, građevine, ekonomije ili prava;

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti saobraćaja, elektrotehnike, mašinstva, građevine, ekonomije ili prava.

Prilikom izbora kandidata, Savjet može uzeti u obzir i dužinu i vrstu radnog iskustva, posebne specijalizacije iz oblasti saobraćaja i poznavanje stranih jezika.

Kandidat je dužan da uz prijavu dostavi izjavu kojom se, u slučaju imenovanja za direktora, obavezuje da će, u roku od 30 dana od dana imenovanja, otkloniti razloge za eventualni sukoba interesa.

Član 19

Direktor ne može da bude:

- 1) poslanik i odbornik;
- 2) lice koje bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave;
- 3) funkcioner političke stranke (predsjednik stranke, članovi predsjedništva, zamjenik, član izvršnog ili glavnog odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
- 4) lice koje je bračni drug lica iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava ili je sa njima u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena, srodnik po tazbini do prvog stepena, bračni ili vanbračni drug, usvojlac ili usvojenik;
- 5) član organa upravljanja, vlasnik, akcionar ili vlasnik udjela, kao i lice koje je u radnom odnosu ili obavlja druge poslove u pravnim licima na koja se primjenjuje Zakon o željeznici, Zakon o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice ili zakon kojim se uređuju ugovorni odnosi koji nastaju u prevozu putnika.

Član 20

Direktoru prestaje mandat istekom vremena na koje je imenovan ili razriješenjem.

Savjet razrješava direktora prije isteka mandata:

- 1) na lični zahtjev;
 - 2) ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posledice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;
 - 3) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost;
 - 4) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
 - 5) ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
 - 6) ako se stekne jedan od uslova iz člana 19 ovog statuta;
 - 7) ako se utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje.
- Odluka o razriješenju direktora objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Član 21

U slučaju prestanka funkcije direktora ili razriješenja prije isteka mandata, a ako nije izvršen izbor novog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora se imenuje najduže na period od šest mjeseci.

Vršilac dužnosti mora da ispunjava sve opšte i posebne uslove iz čl. 18 i 19 ovog statuta.

Za vrijeme vršenja funkcije vršilac dužnosti direktora ima sva prava i obaveze direktora.

Član 22

Direktor:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju u granicama svojih ovlašćenja;
- 2) organizuje rad službi;
- 3) odgovara za zakonitost rada i za finansijsko poslovanje Agencije;
- 4) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
- 5) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom;
- 6) predlaže plan rada sa finansijskim planom i izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem;
- 7) predlaže Savjetu planove i izvještaje koje donosi Agencija;
- 8) predlaže Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- 9) predlaže Savjetu druge opšte i pojedinačne akte iz djelokruga svog rada;

- 10) predlaže plan javnih nabavki Savjetu;
- 11) prije početka sprovođenja aktivnosti čija je vrijednost veća od 20.000,00 eura informiše Savjet i nakon zaključka, uključuje Savjet u odlučivanje, osim u slučaju isplate mjesečnih zarada zaposlenih;
- 12) realizuje sprovođenje nabavki roba, usluga i radova u skladu sa usvojenim planom javnih nabavki;
- 13) izvršava odluke Savjeta;
- 14) stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije;
- 15) daje mišljenja iz okvira svojih nadležnosti i priprema predloge mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Savjeta;
- 16) obezbijedi da su misija i osnovne vrijednosti saopštene svim zaposlenima u subjektu;
- 17) pripremi i sprovodi strategiju koja doprinosi ostvarenju misije subjekta, poštujući osnovne vrijednosti subjekta;
- 18) organizuje procese i usmjerava aktivnosti u subjektu radi ostvarivanja strategije i ciljeva subjekta;
- 19) jasno utvrdi ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih za ostvarivanje strategije i ciljeva subjekta;
- 20) sprovodi utvrđene politike i obezbijedi poštovanje kulture posvećene integritetu i etičkim vrijednostima, odgovornosti i usklađenosti;
- 21) obezbijedi resurse rukovodiocima organizacionih jedinica za ostvarivanje ciljeva;
- 22) obezbijedi sprovođenje unutrašnje kontrole u subjektu;
- 23) utvrdi interna pravila za procese i aktivnosti u subjektu koji doprinose ostvarenju ciljeva subjekta;
- 24) upravlja resursima na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način;
- 25) upravlja rizicima subjekta;
- 26) upravlja ljudskim resursima;
- 27) uspostavi i obezbijedi redovnu i efikasnu vertikalnu i horizontalnu komunikaciju u subjektu, radi praćenja učinka i ostvarenih rezultata u realizaciji strategije i ciljeva subjekta, upravljanja rizicima, efektivnosti unutrašnje kontrole, kao i utrošenih resursa;
- 28) uspostavi linije izvještavanja, u slučaju otkrivanja nedostataka, grešaka, nepravilnosti, prevara ili nedozvoljenih radnji pri upravljanju i korišćenju resursa uključujući učestalost i način izvještavanja;
- 29) izvještava organ upravljanja o realizaciji strategije i ciljeva, kao i drugim pitanjima od značaja za subjekat;
- 30) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 23

Predsjednik i članovi Savjeta, direktor i zaposleni u Agenciji prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa opštim propisima o radu, Zakonom o željeznici, kao i opštim aktima Agencije.

Radi obezbjeđivanja nezavisnosti u vršenju regulatornih poslova u oblasti željeznice, bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, interoperabilnosti željezničkog sistema i žičara za prevoz lica, lica iz stava 1 ovog člana mogu ostvariti dodatak na osnovnu zaradu u skladu sa zakonom.

Član 24

Lica koja imaju ovlašćenje za potpisivanje su:

- 1) predsjednik Savjeta, koji potpisuje akte koje donosi Savjet u vršenju poslova

iz svoje nadležnosti;

2) član Savjeta, u slučajevima kada je odsutan predsjednik Savjeta i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, Poslovníkom i drugim opštim aktima Agencije;

3) direktor, koji potpisuje akte iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o željeznici, ovim statutom i drugim aktima Agencije.

IV. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 25

Poslovi iz nadležnosti Agencije obavljaju se u okviru organizacionih jedinica.

Unutrašnja organizacija Agencije treba da obezbijedi kvalitetno i efikasno obavljanje poslova Agencije u skladu sa zakonom.

Agencija mora da ima dvije zasebne organizacione jedinice za poslove regulisanja tržišta željezničkih usluga i za poslove iz oblasti bezbjednosti i interoperabilnosti.

Organizacione jedinice moraju da budu funkcionalno nezavisne, odnosno ne smiju da imaju preklapanja u pogledu osoblja, budžeta, kao ni međusobnog uticaja jednih na druge u donošenju odluka.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji uređuju se:

- 1) unutrašnje organizacione jedinice, njihov djelokrug i međusobni odnos;
- 2) rukovođenje unutrašnjim jedinicama i odgovornost za izvršavanje poslova u okviru organizacione jedinice;
- 3) ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca organizacionih jedinica;
- 4) sistematizacija radnih mjesta, vrsta i opis poslova radnih mjesta, vrsta i stepen stručne spreme, drugi posebni uslovi za zaposlenje i rad na tim radnim mjestima;
- 5) poslovi za čije vršenje zaposleni ima posebna ovlašćenja i na koje se odnose posebni uslovi rada;
- 6) druga pitanja od značaja za organizaciju rada u Agenciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi Savjet, na predlog direktora.

V. FINANSIRANJE AGENCIJE

Član 26

Sredstva za početak rada Agencije, do ostvarivanja sopstvenih prihoda, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, u vidu novčane pozajmice.

Agencija je dužna da pozajmljena sredstva iz stava 1 ovog člana vrati na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o zajmu, koji će Agencija zaključiti sa organom državne uprave nadležnim za poslove finansija.

Član 27

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz prihoda od:

- 1) naknada koje Agenciji plaćaju operateri na željezničkom tržištu, a koje se odnose za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta;
- 2) naknada za izdavanje dozvola, licenci, sertifikata, saglasnosti i odobrenja;
- 3) ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 28

Imovina Agencije je imovina Države Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina.

Agencija ima parvo korišćenja i upravljanja imovinom radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

Agencija ne može otuđivati imovinu bez saglasnosti nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Direktor je odgovoran za zakonito i namjensko korišćenje imovine.

Agencija vodi evidenciju imovine u skladu sa propisima u računovodstvu u javnom sektoru. Popis imovine vrši se jednom godišnje.

Na dan početka rada Agencije, ista preuzima sve poslove, predmete, arhivu, dokumentaciju, prostorije, opremu, sredstva za rad i druga materijalna i nematerijalna dobra koja su do tada bila u korišćenju Uprave za željeznice.

Odluku o davanju pokretne imovine na korišćenje, o rashodovanju, davanju u zakup pokretne imovine i drugim oblicima raspolaganja u skladu sa zakonom, donosi direktor uz prethodnu saglasnost Savjeta.

VI. JAVNOST RADA AGENCIJE

Član 29

Rad Agencije je javan, u skladu sa zakonom.

Statut i drugi opšti akti koje Agencije donosi na osnovu Zakona o željeznici, Zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice i Zakona o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju, kao i odluke o visini cijena i naknada koje Agencija donosi u vršenju javnih ovlašćenja, objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Na internet stranici Agencije objavljuju se registar licenci, sertifikata, izvještaji o radu, program rada i drugi akti.

Podaci koji se na osnovu Zakona o željeznici, Zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice, Zakona o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju i zakona kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i drugih zakona smatraju povjerljivim ne objavljuju se.

Opšti akti koje Savjet donosi u skladu sa nadležnostima iz opštih propisa o radu ili drugih opštih akata kojima se uređuju uslovi rada u Agenciji objavljuju se na oglasnoj tabli.

VII. INFORMISANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Član 30

Službene izjave i obavještenja o radu Agencije daje Savjet, odnosno predsjednik Savjeta, direktor ili druga lica koja ovlaste organi Agencije.

Član 31

Zaposleni u Agenciji imaju pravo da budu informisani o svojim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada.

Za obavještavanje zaposlenih odgovoran je direktor Agencije.

VIII. TAJNOST PODATAKA

Član 32

Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenta koji su utvrđeni posebnim aktom Savjeta u skladu sa zakonom, čije bi davanje neovlašćenim licima pričinilo štetu interesima Agencije.

Podaci i dokumenta koji se smatraju poslovnom tajnom moraju da budu označeni

kao poslovna tajna.

Član 33

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni, bez obzira na način na koji su saznali za te podatke ili dokumenta.

Neovlašćeno saopštavanje podataka koji su utvrđeni i označeni kao poslovna tajna Agencije predstavlja povredu radne obaveze.

IX. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 34

Izmjene i dopune Statuta može da predloži predsjednik Savjeta, član Savjeta i direktor.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Član 35

Licence za upravljanje infrastrukturom i licence za prevoz, dozvole za korišćenje željezničkih vozila, djelova i opreme za željeznička vozila, uređaja, djelova i opreme za željezničku infrastrukturu, sertifikati i licence izdati do dana početka rada Agencije ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdati.

Član 36

Rok za preuzimanje imovine koju je koristila Uprava za željeznice je 60 dana od imenovanja direktora Agencije.

Član 37

Ovaj statut stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:
Podgorica, _____ 2026. godine

**Predsjednik Savjeta,
dipl. ing. Lazar Miljanić**